



Чурапчыға күн тахсар !

САГА ОАОХ

Чуралчы улууңун ханыаты
ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮНДҮЗЭН ТАХСАР

12+

**2016 сүл
Балаңан
ыйын**
29
КҮНЭ
ЧЭППИЭР
№ 106
(11273)

Улуска - бү күннэргэ

РЕСПУБЛИКА КУНУГЭР БАСТЫНГНАРЫ ЧИЭСТЭЭТИЛЭР



Балықан ыйыши 27 күнүгөртөөбүт Республикасының дынун даатаны балыктайтып. Ол күрүүк, 1990-жылдаахха бүкүл Саха Сиригээр сүверенитеттеги. Декларацияның түшүнүштүбүтүз.

Улус дынанттын аштабай салынгар сарсыарда 9 аягца чаштан ўоруулук минтигээрлийн ыбыльынаа. Бүгийнгээ улус баянлыгын бастакы солбуйзаччы А.А.Ноговицын эрэдээ тут этгээдэдээ.

Утуус Муннъаын председателю Я.П.Оконешникову
дакъытапыгар бу күн сүрткапын баштагыз.

Минтип чөрүүтөк чадырын туттарын буолла. Ол күрдүкүлүүс сайдылыгын туттарын кылпашты кишиерсебит дөммүштүр М.П. Сиацева, В.С. Христофорова «За вклад в развитие района» дизнүүс степенеизок болонни туттардылар. Улуус депутаты, «Чаралан» ТОС салайашчыгы, билүз общественник И.Н. Архипов «Лидер перемен» дизнүүс предпринимательсткүй экинчи улашын накаралатын ылда.

Гэрээний улсын харъяасан түүхэн тумукгэнэ

АЗАХАРОВ

Дэлхүүсийн куорака башын ыйбын 22-25
куншарин эр Саха Республиканы тъя
хайзайтыгынгар уонна иска-үолгэ полити-
кытгар министерстийн тэрээншийн
сынан айын ыльтынгар «Продовольствие -
2016» быйгстаны-даарбанга буолан заста.
Бийшиты быйгстаны Российской
Федерацинца тъя хайзайтыгынгар уонна
астын-чолилүүр промышленность күн-
торуутгэммийг 50 салынгар авана. Хас
биирдии улуус дэлхүүн-сэргээни туунан
түмэн, биир наазын онгостон кыгтынга
эрөөнийн бийшиты уратыншан булаа.

Чурапчы улдузун тың ханаайыстыбынын салттын чиңниң Оңындуулган, Бахсылган, Хафсаңылган, Мыңшүйгүлган комүсөттөр. Олардын төмөнкү борг жөнүн ушын супапташып программаны кыттына. Ол күрүүк инициатик агроОСКУЛата, агротехникума, тумус түттөр «Комилем» бейнеллий ханаайыстыбыга, А.В.уонна Е.М. Ефремовтар чынчыллык күткүн ханаайыстыбандар (ППХ) жөнүрөн быйыстаска хамынтын, Чуречты панильонун чачын сөрэжиттөр. Инициатик бейнеллиягы Л.В. Ефремова дүйнүү дүүрүүлүр субо иштегер бойжыланын комүсөн, Республика салштаптыгын улаханлык биңирэн. Бүткүүн инициаторлук ушын супапташып быйыстаскан жөнүлдөрдөн кийин түмсүбүттөрээрин, коскинчын дыналаны төлимесхистик саяштаптыгырын болоттири.



Улуусгүйгүй түгээр тэргүүтээ «Чүршины» ТХПК, салхын булагарын курдук, огорон таазаар борлуулжуйшины бары коруутгүй бывыстайгаа туроодын чурагчыншар павильон шарын билэгээрээ сэргээндээ. Улуус башнын барын таанымшигийн коридорын, Бахсэлтан В.В. Местников салайгаар «Киров» башнын хайнайстыгьбаты, Хайхсын газилийгээнээ дээр фермер О.И. Федотова уонна Болгуур газилийгээнээ дээр фермер Д.Д. Павлов кытлынныг тар «Чурагчыншын ветеринарийн управление салайжанчыга В.И. Еремеев байтийн тийн, тэргүүтээ огорон таазаар эмтэгийн бывыстайгаа туроодын. Онууха тыва хайнайстыгьбатын бывыстайгаар ветеринардада кытлынгара бастакы дэлхүүн холобуруунан съянланна. Онуух чурагчыншар саңџишибалттарыгтган инизи эмзэжүүр, ижил түгээр. Кээгээ сыйлан алын уулуус ветеринардада эмзэж манайж тэргүүтээн ижирор соруктах хаштыншар. Сыйлан айын Ихэвчлийн Тарбахов тэргүүрээр ресторандордир куулвурустайгаар «Синмир» остигүүбүй сэбийциссийн К.В. Гордеевцаяа бэйзээг иставшыг минийнгээс булагдуулжинээ кытлац, улуусгүйгүй чигээгүйг комүнсийг, урдук таанымнаа таанын.

Тың ханаайыстыбата
ТҮМСҮҮЛЭЭХПИТ КЫАЙЫГА КЫНАТТААТА



Чүрәгчүүлүк панильоң барыларынан урал тэрээннинең көпчүлүгү, тыя ханаийыстыбытыннан дырыкчишар жолус дыригү ие хоноо шаар флагсофицията дынистик арьышың, бары хайынчалары кишиник хабар, тиэмэлэринен тус-туунан наарданы, дын-сэрэ болупомонуңтарға. Он курдуклавицци ортотутар Аал Луук мас туруордуугү. Аал Луук мас биңиги, сахалар буоларбытын, биңиги сыйты, суюн нитинчинан дырыкчишар торут смук бусларбытын, ураты лириг духу- обуный байырахтыннан толору ахыяш.

Павильон биир оттүзөр саяшырга биир бастакы этнограф, байыл торообут 100 салын балыктыр кишибиг А.А. Савин ашылан историяның этнография музейіның бывысташа түрөордө. Музей директоры Ю.С. Толстухов сана торут айылар түгүлдөр экспонаттары түрөордө. Ол күрлүк А.А. Савиннің бутун саха төрсүлтүр суройан болык хаштарбы «Пища якутов до развития земледелия» деген ураны сүсипталаш, суду историйский сынапташын кишигизин тұла юғын ис хөбоонисох жыспотын таңысты. Оны таңынан бывысташка-даарбанка да улуспуган балытты А.Т. Ноголицьш бары солбайыштырынын улуспуган урдук ашын комүсөн, үзбебитин, сиғанийорбитин дыюнто-сәргізбә дынамик сирекетан, Республика саяштата маҳтана балыктоз, аттын улустарға холобур балындынан сынапшыла. Биир дәшүлшахтарбыг пашильоммуттар сыйлызы, көрөнисстен, торообут

АКЦИИ

Бу күн анал дүүшүлүүр хамыныңай быйстапка кыттылаактарын көрийен көрсөд. Күнүс иккى частан быйстапка кини болуосасынгар Чуралтын узулунун делегациянда даңызын уоруудук чайны тэрэйен ылгата. Манна Биғиги улууспүт бাণыныга А.Т. Ноговицын обозрение. Күлтүрура управление жарынниңин улустасан тийзэн қысисор туруордуулар. Быйстапка юмисәр зибек семинардар, мунинхаспар уонна корсунуулар буюлтуулар. Инихи үзүүл зибек соруктурия, кынсанчашар тута юспелтий торишиниң, холобур буюлтар сана техникологиялык сыйнаптың ончуктуулум.

Иккис күн түүханайыстырбаптын академиянын иштеп-
ромуттар Саха Республикасынын түүханайыстырбаптар
ууснаа асха-чөлөг политикасынан министерстистибөттөн
бираандыңэр аз сүүрүүтүүр хамашацданан күрөхөнни
буолтуу. Мышы балыннан улус хамашадага уйлус миссиязы
линистэ. Бастакы Монг-Ханаас, иккис Нам улуттун
буолтуулар. Быйын согуруулттан альчишанан айдалоотт
аттарбыг Мойн Көниг – 1200 многородж ууснаа заману
таңынан сүүрдүүгээ Дүнгүнкөр 1000 мөнгөрөө
басынапшылар.

халыаистыларга Оңдукун тоңишигиттән Аванесий Васильевич Ефремов дыю коржинэн кыттан, уруг комус мозоли ытыштар. Быисташа чөрчүткен ыптыбыт «Бисса Якутия» дыон фестивалыга «Лучшие вкусовые качества» дыон номинацияда К.В. Городецкая кыныш комус мозоли ылла. Быисташа жохгох қыттыларын ини Оңдукун тоңишигиттән башылыгар Л.В. Ефремоваңа уонна ветеринарий управление начальнигэр В.И. Еремеев тый ханаайыстыбатын министирэ П.Н. Алексеев маңгас суруктары туттарда Чопсай түмүнсө бийнги улуусут «Гран при» азын ыттан, киңоруда сылдар Знамяны туттубут. Бы изайыны – бары биңрэ түмсүүлөк үзебит үтүө түмүнсө буслар. Бу да сыртынча Чурагыны улууна алыптара дындуу холобур буолса. Онко улуусут олохтоохгорутар, тый ханаайыстыбатын бары үзүнниттеризгэр, быисташа тэрзенингэр қыттыбыт бары дынмуттар истин маңгашытын төрдөбү! Дындоос, доруобай бугут, синийн тохник улчарын-хамсын!

А.П. ЗАХАРОВА, угуустаңы таңханаңыстырьбызлык управлениниң көркөмдүгө.

ЭБ ЭРДЭМЛИЙБИТ!

Убаастабыллаа улуусгүр үйүйсааншарын салайзатчилара, иелогтара уонна бары үзүүнтгэр! Россиянда билэгрилийнгүй професиональней бытгаанын нийтийн түшнүүшнийн эзэрцэлийнгүй!

Чураңчы улууғүар оскуолаја киризин иницијатива саастаах оюулор тэрүүлгөөр 1956 сүйлөштөн аныктан үзүүлөн барабыттара. Баставы унуйашинар Чураңчы салынныэлгөр Чылаптараңа абышыльбыгтара. Бу күнүү улуус үрүүсү 23 унуйаш арас айырмасы туураан, оскуола иницијатива саастаах 1940 оюону ингээр-үүрэгээр. Унуйашинар бол сурун соруктара – үүнээр икчөгөри ычаны кыра саңылтан эт-хазаң, ей-санда, сизэр-майты етгүүнэн ийтгүн-үөрөтүү, сайдыннаран, сизрик жиһаш олоох соңаңдарды. Улусслуг хас биирдии унуйашана түсеп сүлгөшкөнчөлөк, ураты хатынаммаг оруулгас.

А.Т. НОГОВИЦЫН, Чурачы улдууңи башыныңа,
СР үнчүү РФ түүх ханжайысынын үчүнөөзүүлгү.

Балыкжан ىайын 27 жумартар - Республика Государственныи жумартар соп түбәннөөрөн, улус Мутындаш даңуулттарын уочарыптаах 39-с сессияда ра болжа.

Мунинчаа З болтуруос көрдүүнүү. Ол күрдүк, балаңын тыйын 18 күнүңдөр Дойду үрүүнен ынтымыбылгы Государственинай Дума быйыбарын сэргэ, республика уулуусчарыгар мунинципалитеттаки быйыбарлар булан дастьялар. Быйыбар түмүгүү түнүнен баспакынан көрдүүбүт болтуруоска терриориянын быйыбардыр хамынныйна председателю Е.И. Давыдов сийолини информациинин огортду. Маньзака, "Чуралты уулуу" мунинципалитеттеги борчтукбийчишок уоргашнарын Куюбайдыланы-Марынчаныланы зибек маңдааттах быйыбардыр уосуруулуп таттарын быйыбарлылар дислокациян-сэргээрин үрүүк изээжүүрттүүлүшү, А.И. Синижаусонча С.С. Новгородов лептуналын тыйыбыттары. Кинизирэ Егор Иннокентьевич депутат болуптурттарын түсбүлүүр дастанбыйынчалары уоруулакх быйынга-

ЧУРАПЧЫ КҮНҮН ҮТҮӨ ТҮМҮКТЭРЭ

Үтүү үзүүсү кубулуйбут Чураңчы күп поруг күрүүйин быйынтышынышынан, салынган тарбиянан кийин ийэр. Быйын Н-с токтун болтугизир быйраанышыныкка үзүү түмүэг таңарылыша, пайниэж сайнанынтар сана сүүрээнээр кийгэришишийр, консор, араас күрүхгэр, ишьнүүттүү дышрабанжата тардышты.



Он күрдүк, белгілілік ыйыны 17 күнүнээр «Центрапыш» уонна «Мурат-Тымсыңыз» ТОС-тарга күтүүлөзек салыпты уу сипим көнөрөп, дын үерүүгү узакан. Уу сипимин турбиналарын сага төхөтотишини Михаил Николаевич Соловьев салайтар «Саха Алияттарды» тармасы оғорон килизды. Иницијэк бапыныга Степан Анатольевич Сарыгласов, ТОС салайатчылары Наталья Гариньшина Захарова, Варвара Петровна Пукова, түзбүгү спортохторо қыттылаш бастакы ууту үорүүлөх быйынгыт-майтыла ыйыны буюшта. Бапынан ыйыны 18 күнүнээр Алия Инокентьевна Синцева салайтар «Марынек» ТОС-ка бапынан Ойтууский уонна В.И.Лепин затыланы уулуссазар болызгерин арыйылар. Бу бапынанын урбаникти Георгий Васильевич Дынчукский салайтар «Бранно» мраморынан, тимирзие оғорон таңшырор тармас туруседе. Ону тэндүн болгуоссаның Дают Дынчукты пынгырыгар, Федор Гоголев матыльбыгар Чуралын тиминчилик буюлут «Ол мин

дойдум - Чурагчы» ырынан тараптара уйзитилиниң иштөөнүү.
Күп сройутар, Чурагчының күн таскадыны, Бергенсанов
ашыктай Күлпүрэ уонна сыйынчылган пакыздылтар Чурагчы
күнүн уоруулэх арьылтыгы ылтынин. Нэндишок
байылыгы Степан Анатольевич Сарычев, геннишок
депутаттардын Мунинчынын префесиденте Евгений
Викторович Полов зэрээ туузылтийн, көбердүү үзүүлээр,
генишок сайдырын түнгизар жана шартарын кийизир «Мы за
чистое сено» байранык салайзачылырыгып, генишок
байылынын транзыгар кыттыбыг биир дойдуклаштарбыныгын
назардаадышы туттардышар. Чурагчы узуулун байылыгы
Андрей Тимофеевич Ноговицын, бастакы солбайланчы
Алексей Алексеевич Ноговицын зэрээдээтийнэр, ал
сөнөштөргөн чын болотын түнгизарын түнгизарындар. Бу
уоруулж түнгиз Чурагчы геннишокин ныткы кишилгиз
Семен Николич Шеломовка 90 саңын туулбурунан
генишок байылыга ойцобунын болота, зэрээ суруга
туттарышынышар. Салтыны бу ыйга геннишок экилгиз
сүрөхтөрийн салы холбообут; ыал ашын сүктүү түр дью
каржинчи Сайынана, Аркадий Филипповтара уонна Айынана,
Тимур Константиновтара барыгыннын атаасы 11 миңдерэ
үтүннөш «Мадрыз-жыл» ПО астаабыт минниңгө тордун
бынар чыс тикилгэ. Кийигүн дюнсөргө, оюруу торган
амсаанын жаржылтар.

Күнчустага Оюу библиотека «Бүстүк дээрээсэн обуута» дээр шигтэх оюултгоо маска уруунд күрэгүүн ынгыта. Бу курогос Сайшары Ефремова, Дүнүн Харитонова, Айсен Иванов, Динара Фомина, Рита Харитонова, Рустам Иванов, Оги Дылчыковская, Уйгу Попова уолда бастыг уруунд түүтэрийн антамишар Евгений Валерьевич Гульев салайар «Үйүүро Чурагчы тохиолдлын эр дээрүүн түмсүүг ТОС-тар ижис агуулширыг гар кагамранын куроби тэрийдээ. Манна „Спортивний“ ТОС бастага, „Чарин“ ТОС ижис, „Мадьярчай“ ТОС үнүс бүслүүлээр.

Варзири Васильевна Макарова салайар Чурагчы газийногийн дэхтэгчирүүн түмсүүгээ нийтийг ТОС-тарын зар Барьянын фестивальн тэрийн ынгыльцэр. Хайнайсалар ханаанын татаанчар да зөвхөн көрүүт барьянынчны азулан, дүүүлүүтүүр сүбэчин сокгордуулж. Түмүнээс қайтлын таанчнын „Марынчай“ ТОС шигтэх, „Мөнгөжийн“ ТОС ижис, „Мурлын-Тынмынчай“ ТОС үнүс бүслүүлээр.

РФ Уорххэ уонна наукаца Министэристигийн бийлигы сэц, ыам
ийн 17 күрүээс 577-с №-дэх биржээний эр олоёуран, балдаан ыйнши 27
күнэ бутун Россияца нийтээччүү уонна оскуула иннигээбүй саастах тэрийн
үйнгэрийн профессионалынай бираанышиг ятарьинан билгэрийн!
Бийлигийн бийлигийн сайдыннаар, торуг үүлчилж, ялангуяа

Улус уйтайшира ойону киңи байырьшылан сайнанаан, торуг күнү уранын эзэн, дүхубутай уонна интеллигенттүүлүк сайдылын тэнгэ дүйнегөн сайнышарыяга тууламмыг үзгөрэ Улус, республика, терештүү бийирбийин уонна билүүнинин ыпъян ылалдар! Ишеччи идээ юниттээн үгүс сирланы, үлнүү зөйөр. Бүгүн сапалытын үзүүнүр көм көлбигин ингээчн идээнигэр профстандаргы олооюу кириштэ болгар. «Детский сад без границ» быйрайык уйтайшан үзүүн анын эзгээр тахсарыгар санаа үзүү хайысхаларын тобулууга аланар. Маниа барыттар энти боломжок буюу соодуун наада. Олоо сайдылын кынта тэнээ харылышын, юм ирдебиштээр эшигтийн ингээр-чөрөтөр соруктары туроруулсан, уйтайшан хас бишрийн үзүүнэг сайнтар сүолун тобулан айымнылаахтык, уральтык үзүүн дин эркебин! Кырассан киңи дынун-саргалин үөртөр үтүү киңи буюлан тахсарыгар маштайтын олук уурааччылар болгарбыльшан киңи туттуокун! Бүгүнүү үерүүлдөм күнүнэ бергүйнгөр сэйттөк халшыны, тороптут махталын, санында санаа сицилийчын баңгабын!

Т.В. ПАВЛОВА, улуслаацы уорх управленистин начальници,
СР уоротиринитин ууадох үйнлиг.

УЛУУСА -- БУ КҮНГЭРС

УЛУУС МУНДЫБЫН УЧАРАТТААХ СЕССИЯ ТЫГАР



майтын туттарда. Огын уукус Мунинчының
председателю Я.П. Оконининин уукус
даананталын уонна уукус Мунинчыны
шыншының ээрдүүни тиерден турал, сомой
бөлгөнин түтшүрттүү.

Салтын, утуус Мунинаның делегаттара

Чурапчы улуткун Устазбыгар уларынъыздары усунда збии быттарынъыра кийизкин түшүннан улуус шаңаттагын юрттын В.В. Холмодоров информасиянын ишиттигер. Мамыкка ылам ыйын 19 күнүзэр ынтымылбыт уочаратаах сөссииза Улуус

Устаабызар ынынышыбыт узус боломуочуяшын туунан 42-с шун бынаарылта регистрацияны аасылашынан, ити болиттуроос туда дүүлийстиэр, замындын саналашынын чийгнишиэр.

Олон унус болтуруонуун турбут 2016 сол, 8 ыйн түмүгүнч, Чурагчылдаңыз ИДД-Оны үчүнгү-хамкайын турунчалуу окуялардын ордуктасынан участканийга, полиция подполковниги В.С. Иванова аспынг сынашыры үл-хамкайас түмүктерин төмпин тутаң, бигергээмдиг чахчыларга, сыйшпараларга олообурган сиңиллии бийчиликтердүү.

Или куралук улусынгы социалык-окономиеский сайдынтың жаңынан орнаган түпсарылыга үлгүс ортуулашуда жана төрмөсөр улус Мундачынын жетекшілігінде көмөрдөкчөлөрдөн көрүнүштөрдөр.

Анна ЗАХАРОВА.

Киин библиотека «Хомоой хоноон» түүнчлэгтийн төрийн бийр саналвахтары түмээ. Ынчиглан сааруулсан алж саслаах дэд хоноон түүлгэгээр күнгүүтүй айлынчдын дэвүүйн ис сурхажин тахсар тэгшардах аймынчларын захтынц. А.К.Софронов замынан күлгүүруунай-спортивийн киин колекциянаа «Бодтур Уус» стадионтийн тэрийгээр икси ардынчларынгар сууриндрэмжийн хамгаалалчарынан мини-футболга курсыгзүйнинь ынгытаа. Кийльчлэвхтарынан ОДЦХ, „Улыбка“ унуйашаа, Роспотребнадзор, Айлынхаа харыстасын тэрийгээрин холбогдуулсанах хамгаалалчары болгоа. Чуранты эро күнүүэр угээ курдук ынгылгийн тым курзээр „Спортивийн“ ТОС газарын бүлбэяа, „Чаран“ ТОС ижил юлий, „Куодын“ үнүс болгоа. Бийршилэн Василий Степанов, Егор Пермяков, Гайрил Нохтунский бастыгчарынан автандынчлар.



«Айылъ» Күннүүра кинемагз Афавасий Мункаджоншынан харылна галерсигыгар, «Мин дойтум – Чурагчы» харылсынан быйстапка турда. Уонсаа 8 киши Чурагчы юркостуктуун туяэрөн дыон коруутугз турорда. Басты уулгерин иин Мария Трофимова, Екатерина Никонова, Иван Пермяков болуптунитор. Кийзизин программасы «Мы – за чистое село» байрайык чорчигион Михаил Луканевской бу сайын араас хабаанаах тиэмдөргө видеороликтарынчубутун кини болуоссанка дыон дүрүүтэртенаарца. Кинең Чурагчы инициаторгин олохсоок ыччагтара ая саестах дыомдуг унгутган, Кинең сыйынан ізнийде историятын үйелгитген историја кириллатор. Быранынынктаабы дыро кибетди эстрада сүгүстарды Виталий Очиров, Анатолий Горюков, Сидор Розенц, Дэвид брейк-данс ункуу балею жөнөн жөргөйтитор. Чурагчы күнүн сиңдердэй, бай фейерверк түмүнсөөз.

Чурачы избильдигин „Айылдан“ СК спекулатив Ольга ПОЕВА

Санаабын этбий

ТҮМСҮҮНЭН, СОМОБОЛОҮУНАН – КҮАЙЫГА!

Бастакы "Манчары ооннуулары" 1968 сүйнүүххэд Дьюкүсийгээ күлтүрээ уюни синийнээгээ шаржынгыг ынтынбылаа. Бастакы сафаланын ДСО "Уркай" прецедентээр А.Е. Алексеев этийнин, тохиолднын уюни ынчын орлогын спорт национальной хөгжлийн амьтадалын бийнээгээс тэрийнбийг. Энэхүү, 2017 сүйгээ "Манчары ооннууларын" 20-сүйүүдийнгээж күржээнээсээ Уркай Буруутынгынхандаа.

"Иры Манчары" дэснэгтэйнээс ынтынгыг спартакиадаа багуулсан Дьюкүсийгээ, 4 тогтолчийн ода орбуйн парга, уунастарга ынтынгын ислийнэр. 19-с "Манчары ооннуулары" бийнээс, Чурагчыга буслаш аасынгындаа.

Бастакы сонгууларын 12 срэйбүс, 253 спортсмен ынтынбылыг бүснэгтэйнээс, Чурагчыга 3668 юни, спортын 2124 спортсмен, 288 тренер ынтынбылыг билээр. Онохаа 36 хамгаалын юнитарын, юнитарын аасынгындаа.

Будаа улаан республикатын спартакиадын көрөө Чурагчынгыг 3000 мөнгжилэх стадион тутгынан олох юнитарын. Стадион ийнээр ынтынга анхмыг тирээх. Онуу тэнд ЧГФКСИ-гар устуулжин спорторг улсын дэвшир, 400 мөнгжилэх ЧСРСИО санаа урдигрээр коргүүн, ыргас ийнхүү уу сиаадаа, эзбэх кирилличных спорторг дэвшир, окоулын орлогынгыг ач-чох комбинацаа ода социалын сүнгэлэхийн обийнэр үзүүлж кирилличний. Онуу тэнд эзбэх улааны дэвшир, үзүүлж хамгаалын ийнлийнээс барын арангын ынтынбылыг.

"Манчары ооннууларын" түмүнгээр тутуу корпорацийн? Чурагчы утуулун хамгаалыга 1971 с. Дьюкүсийгээ ынтынбылыг юнитарын 1-ын мөнгжилэх ынтынбылыг. Онон 1978 с. Майада буслыг сонгууларын эмэг бастынга. Салтын 8 тогтолчийн, 5 тогтолчийн 3-ын мөнгжилэх, бийрхинээс 6, 7, 8 мөнгжилэх ынтынбылыг Хомойох ийн, 1969 с. ынтынбылыг курзийн юнитарын. Бороджийн сүйнүүн 1968 с. ажынынбылыг.

Чурагчынтан бастакы чөмийнчирээн тусуутаа уюни

хансайга Афанасий Седнищев, Вячеслав Карпов, ынчнагын орлогоругаа ынтынга, ынчнагын Василий Посельский, их санаа Павел Стаков, Ульяна Сидорова (Морфунова). Николай Оконешников буслаштураа. Ийнхээ спартакиадаа санаа тарчын, 20 км сүүрүүг Афанасий Илларионов хансайншынан буслыгтураа. Оттон сэглийн спартакиадаа троеборьёй Николай Адамов абсолютийн чэмпионан аянч сүүрүүг. Салтын VIII-с спартакиадаа геройнан мас тарчынгыг Степан Алексеев мунуутур хамгаалын тахындаа. 14-с спартакиадаа 5 уонна 10 км сүүрүүг Гаврил Нохтуяа, уюни хансайга ботэрээнээр орлогоругаа С. Макаров чемпиониарынан буслыгтураа. 18-с спартакиадаа 10 км гимметрии сүүрүүг Алексей Карапашевский баслагындаа.

Оттон Чурагчынгыг сирийн-үсүүтэйнээс ынтынбылыг 19-с спартакиадаа санаа айнтынбылыг стадионнаа 3 км сүүрүүгээ, дыхгийнгээ Екатерина Драгунова чэмпионан үрүүк аянч ынтынбылыг ичиник курзийнгээ үргэн комс мэдэгээ ынтынбылыг буслыгтураа, 18 салт юнитарын, республика ашырьбыг бийнээдэрийн юнитарын хамгаалын, хамгаалын чөмийнчирээн. Онон улуултар, спорт историйнгыг хамгааламж сүүлчийнгээ хамгаалын. Кинин тэнд гиренгээрт түмсүүдэхээрин, хамгаалын түүхийнгээ түүхийнгээ корпорацийн. Ол кудук, 63 кийнээс Иннокентий Окремов, 68 кийнээс Василий Винокуров чөмийнчирээн. Оттон 73 кийнээс Эдуард Слепцов үнүүс, дыхгийнгээ 68 кийнээс Наталья Иванова үнүүс буслыгтураа. Онон уунастарга хамгаалын барилгын толоруу усулубийн тэрийнхөхөн дин зөвхөн, барын сомохондоо хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй. Онон уунастарга хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй. Онон уунастарга хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамгаалын Урзай дин 4 саахаа тыйн сүүрүүг дистанцийнгыг 2-с мөнгжээр тахын, улсын тумуруу хамгаалын ишинийн күнжүүлэх тахындаа сүнгэлэхийнгээ хамгаалын чөмийнчирээн тэргүүтэй.

Зангилаа санаа кийнээс көрнүүнэн – аж сүүрүүтэй буслыг. Үнүүс көрөөчүүн тумор, ынтынханынханын, күүрээжээх курзийнгээ Чурагчы хамга